



- AGROÉCOLOGIE PAYSANNE, BIODIVERSITÉ VÉGÉTALE ET ANIMALE
Sene yerema honronpa, senefenw ani baganw



SÉLECTION EN AGROÉCOLOGIE PAYSANNE



- SÉLECTION, MULTIPLICATION, PRODUCTION PAYSANNES
Shi wolomali senekelaw fe, sunkandili, cayali, senekelaw kawaleyali



- EXPÉRIMENTATIONS, RECHERCHE PARTICIPATIVE, INNOVATIONS PAYSANNES
Jirali, ninini ngonfe, sene kecogo kuraw



- DÉMONSTRATIONS "COLLECTIONS VIVANTES"
Jirali "farangonkan nima"



- DESCRIPTION DES RACES ET VARIÉTÉS ISSUES DE LA SÉLECTION PAYSANNE ET REGISTRES PAYSANS
Senekelaw ka suman shi ani bagan shi kolokololenw cogoyaw nefoli ani u sebenni gafew konso



- RECUEIL DE SAVOIRS ET D'EXPÉRIENCES
Seko ni doniya soroli



- TRANSMISSIONS DE SAVOIRS DE PAYSAN.NE.S À PAYSAN.NE.S ET ÉCHANGES DE PROXIMITÉ :
- ÉVALUATION COLLECTIVE
- SYSTÈME GARANTIE PARTICIPATIF
- CONSEILS
Senekelaw ka doniya falen falen sigidaw konso :
- farangonkan kiimeliw
- feere labenni ngon fe sebetiyali kama
- ladiikanw



ÉCHANGES DE SAVOIRS PAYSANS



Senekela ka shiw so niman


LA CASE DE SEMENCES PAYSANNES EST VIVANTE




- BONNE CONSERVATION
Marali ko puman




- SELECTION, TRI et TEST DE GERMINATION
Shiw la woloma li an'u falen cogo ni bulubo cogo jatemine



- QUALITÉ GERMINATIVE
sur 10 graines, 8 à 9 germent
Shi min 10 na, 8 walima 9 be falen ka bulu bo kapa




- SUIVI DES STOCKS ET TRAÇABILITÉ
Shi maralenw kolochili ani buruju / temen siraw don ni
- RESPECT DES RÈGLES COLLECTIVES DE MISE EN CIRCULATION (don, échange, vente) :
transmission sur l'histoire de la semence et les pratiques liées ; bonne qualité germinative, agronomique et sanitaire ; obligation de retour.
Shiw falen falen ni foroba shariyaw la baton li (dili, falen falen ni, feereli) :
ka kunafoni di ke shi buruju ni a teme siraw ni a ladalakow kan, a falen/wili cogo puman, a la baara cogo puman/ngoya, a nafen ka kepe ni keneya na siraw ye, a la segin ni wajibiya li.



- MISE EN CIRCULATION DES SURPLUS, INDEMNISATION DU TRAVAIL
Dunni te se balo min ma o feere li : baara sarali

DROITS DES PAYSAN.NE.S

- DIFFUSION de l'information sur les enjeux, SENSIBILISATION des communautés paysannes, PRISE DE CONSCIENCE
Kunafoni jense li akunkan kow kan, cikelaw la famuya li, hakili la kunun ni / hakili da yelen ni



- CONSOMMER LOCAL
Sigidala fenw dunmini



- VALEURS NUTRITIVES ET THÉRAPEUTIQUES
Farafin fura nafa



- VALORISATION ÉCONOMIQUE DES PRODUITS ISSUS DES SEMENCES PAYSANNES
Senefen minun bola senekelaw ka shiw la olu yiriwali



UNE CASE DE SEMENCES PAYSANNES N'EST PAS SEULEMENT UN LIEU DE CONSERVATION DES SEMENCES PAYSANNES, ELLE EST VIVANTE !

→ Elle est basée sur un RÉSEAU DE PAYSANS ET DE PAYSANNES qui sélectionnent, multiplient, conservent et mettent en circulation les semences paysannes en agroécologie paysanne. Elle assure également la promotion des races animales locales et paysannes.

Senekela ka shi so te shimara yoro doron ye, ni ma so don.

→ So do mi sigilen don senekela jekulu ceman ni musoman ka fara ngonkan konso ka senekela shi bo sene yeremanya taabolo konso ka sukandi, ka caaya, ka mara ani ka bila sen kan. A be talike senekela ka sigidala banga ko yiriwali kan.

“ Face à l'invasion progressive des semences commerciales, industrielles, notamment les hybrides et les OGM, favorisée par les lois nationales, sous régionales et internationales sur le commerce des semences et sur la propriété intellectuelle sur le vivant, les semences paysannes sont menacées de disparaître sans combat organisé des paysans. Notre souveraineté alimentaire n'est possible qu'avec nos semences paysannes. Nous sommes convaincu.e.s que la semence paysanne est notre patrimoine. C'est notre vie. Nous exhortons tous les acteurs et toutes les actrices de l'agriculture payanne et familiale à la mobilisation pour la défense de l'autonomie semencière avec nos semences paysannes

Extrait de la Déclaration de la 2^e Foire ouest-africaine des semences paysanne, Djimini, 2009

“Jamanaw ni jamana siigidaw ni dipe seleke naani be ka bado shi jagola la fo kata se shi bagama, tigiya ani yere tigiya panamaya kan. Ni senekelaw ma wulikajo caama ke ku yere laben senekela ka shiw be tunu. Anw ka balo yere tigiya te soro fiyew ni senekelaw ka shi te. Anw dalen don ala ko senekela ka shi ye anw ka cen ye dunupan latige la. Anw ba jini senekela jekulu senekela lafasabagaw ngaw senena anw ka wilikajoke walasa senekelaw ka shiw tigiya ka di u ma.”